

### Prikaz knjige

“*Ubijanje istine o Bosni*“  
autora Mirze Čubre  
(VKBI, Sarajevo, 2022)

Knjiga Mirze Čubre *Ubijanje istine o Bosni* obuhvata šesnaest novinarskih priča o devetnaest ubijenih novinara, fotoreportera i snimatelja u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. To su: Krunoslav Marinović iz Zenice, novinar Hrvatskog radija, zatočen u KPD Foča 1992. godine, vjerovatno ubijen iako se vodi kao nestala osoba; Marco Luchetta, Alessandro Saša Ota i Dario D'Angelo, sva trojica iz Trsta, novinari državnog televizijskog servisa RAI, ubijeni u Mostaru 1994. godine; Nihad Nino Čatić iz Srebrenice, novinar RTVBiH i bosanskohercegovački književnik, čije tijelo još nije pronađeno; Salko Hondo iz Konjica, fotoreporter *Oslobodenja*, ubijen 1992. godine od kiše granata u Sarajevu; Saša Lazarević iz Sarajeva, novinar Trećeg kanala TVSA, ubijen od granate u Sarajevu 1992. godine; Tihomir Tunković iz Zagreba, snimatelj BBC-ja, ubijen na zadatku na Vlašiću 1992. godine; Željko Ružićić iz Prijedora, novinar i urednik Radija Bosne i Hercegovine, ubijen granatom u Sarajevu 1993. godine; Alojz Krivograd Futy iz Slovenj Gradeca, slovenski fotoreporter *Mladine*, nestao

u Foči 1992. godine; David Kaplan iz Chicaga (SAD), novinar i producent ABC Newsa, ubijen u aleji snajpera 1992. godine u Sarajevu; Dominique Lonneux iz Verviersa (Belgija), snimatelj TV Echa iz Meksika, ubijen snajperom u Drežnici kod Mostara 1993. godine dok je snimao; Bryan Brinton iz Crown Hilla (SAD), fotoreporter *Magnolia Newsa*, i Francis William Tomasić iz Indianapolsa (SAD), novinar magazina *Spin* iz SAD-a, zajedno ubijeni na zadatku 1994. godine u Mostaru; Guido Puletti, italijanski novinar porijeklom iz Argentine, ubijen u Gornjem Vakufu 1993. godine; Ivo Šandeker iz Maribora, novinar slovenske *Mladine*, ubijen 1992. godine u Sarajevu; Jordi Puig Puent iz Barcelone, novinar *Avuija*, ubijen u Sarajevu 1992. godine; Karim Zaimović iz Sarajeva, novinar *Dana* i bosanskohercegovački pisac, podlegao posljedicama ranjavanja kao civilna žrtva granatiranja Sarajeva 1995.; i Kjašif Smajlović iz Srebernice, novinar *Oslobodenja*, mučen i ubijen u Zvorniku 1992. godine.

\*\*\*

Knjiga Mirze Čubre *Ubijanje istine o Bosni* knjiga je koja u najmanju ruku tematizira tri velike teme današnjice. Prva se odnosi na ubijanje istine i glasnika istine, odnosno na novinarsku profesiju i njene rizike posebno prilikom izvještavanja iz ratnih zona. Riječ je o pričama koje *autentično* nose pečat

jednog vremena, žig/ove ondašnjeg bola, emocionalne doživljaje užasa i duševne rane sublimirane u sjećanjima najbližih srodnika i prijatelja novinara, fotoreportera i snimatelja koji se ubijeni izvještavajući za svjetske i domaće medijske kuće iz ratom pogodjene Bosne i Hercegovine.

*Historija svjetskog i bosanskohercegovačkog novinarstva* za sebe može naći u ovoj knjizi obilje građe. Jer Čubrini tekstovi obuhvataju savremene dileme, trileme o ratnom izvještavanju, rizicima koje novinari/urednici/producenti preuzimaju u želji da informiraju javnost o sukobima, ubijanjima, patnjama nedužnih stanovnika.

Čubro nije mogao izabrati bolju formu za davanje omaža ubijenim kolegama. Šta može više obradovati ljubitelja riječi od dobre medijske priče.

Ova knjiga mogla se nazvati i *ubijanje šutnjejersu*, koliko je meni poznato, osim statističkih podataka Međunarodne federacije novinara (IFJ) o ubijenim novinarima, koja je objavila da je 1994. godina u bivšoj Jugoslaviji bila „godina ubijanja medija bez presedana“, zapisi o ubijenim novinarima, fotoreporterima i snimateljima uglavnom objavljivani fragmentirano i u medijima budući da su njihove smrti postajale vijesti.

Knjiga *Ubijanje istine o Bosni* ima vrijednost što sadržajem napušta kriterij aktuelnosti i ulazi u Kantovu deontologiju jer svjetski i lokalni medijski uposlenici koji su bili ciljane mete, i koji svjedoče u ovoj knjizi,

ukazuju da od rata u Bosni i Hercegovini ratni reporteri moraju imati poseban tretman. Neizostavan dio novinarske opreme moraju biti panciri, šljemovi, blindirana vozila, a povratak iz svake rate zone podrazumijeva stručnu pomoć zbog posttraumatskog stresa.

Prijatelj ubijenog američkog novinara Davida Kaplana Ben Sherwood navodi dvije životne lekcije sjećajući se kada je snajperski metak kroz stražnja vrata kombija koji je bio obilježen velikim slovima „TV“ smrtno pogodio Kaplana u leđa. „Naučio sam nezaboravnu, teško dokučivu i bolnu lekciju. Izgubili smo kolegu, prijatelja, muža, brata, ujaka, sina. Vidio sam kako se raspada porodica. I odlučio sam da neću dopustiti da se to ponovi. Moja želja zbog koje dijelim ove detalje jeste da sjećanje na Davida bude blagoslov i da nikad ne bude zaboravljen. Moja druga želja je da svi drugi razumiju važnost pažljivog balansa između rizika i nagrade. Svaki put kad se raspravlja o odlasku u opasnu zonu neko mora postaviti teško pitanje o tome da li je ova priča vrijedna gubitka jednog života“, pita se Sherwood, koji je danas na poziciji direktora američke ABC mreže.

S posttraumatskim sindromom i prema svjedočenju niza njenih prijatelja, Jane Schneider, američka novinarka također ranjena u Sarajevu na Dobrinji, zajedno s Ivom Štandekerom, nikad nije uspjela preboljeti smrt svog prijatelja. U nekoliko navrata na raznim međunarodnim konferencijama govorila

je koliko je teško ratnim izvještačima nositi se s posljedicama traumatičnih događaja kojima su svjedočili i o kojima su izvještavali. Schneider se potpuno povukla iz javnosti i odbija govoriti za medije.

Mnogi su vjerovali da natpis 'PRESS' na majici i isti znak na automobilu predstavlja zaštitu, a ne da je to poziv za ubijanje. „Na Balkanu se pokazalo da je taj znak ipak meta“, ustvrdio je Perot Puente, brat ubijenog Jordija Pujola Puentea. Stoga Čubrino novinarstvo, prema mom uvidu, govori o najzahtjevnijoj formi novinarstva – o *angažiranom, kritičkom, borbenom, ratnom novinarstvu*, čija cijena je smrtonosna čak i za one koji su uspjeli preživjeti.

Druga tema koja provijava iz ovog rukopisa koji je i svjedočanstvo jednog vremena tiče se istine o ratu u Bosni i Hercegovini. Čubro svojim novinarskim tekstom svjesno ili nesvjesno sudjeluje u oblikovanju javnog mnijenja, u profiliranju vrijednosnih orijentacija svjetskog i lokalnog građanstva da korektivno participira u razumijevanju onoga što možemo nazvati istinom o Bosni i Hercegovini. Odabirom najrelevantnijih novinarskih zapisa ubijenih novinara u knjizi se jasno prepoznaju emancipatorski, probosanski, civilizacijski stavovi, kao i kritike i otpori onom porobljavajućem, destruktivnom, nacionalističkom, agresivnom. „Da li iko na svijetu može doći da vidi tragediju koja se

dešava Srebrenici i njenim stanovnicima? Ovo je nečuven zločin koji se izvodi nad bošnjačkim stanovništvom Srebrenice. Populacija u ovom gradu nestaje. Da li iza svega stoji Akaši, Butros Gali ili neko drugi, bojim se da za Srebrenicu neće više biti bitno“, bile su riječi Nihana Nine Ćatića u njegovom posljednjem javljanju za program RTVBiH. Historijsko predviđanje Nine Ćatića onoga što se dešava i što će se dogoditi *u i oko* Srebrenice dugoročno je ispisalo sudbinu Srebrenice, Bosne, čitave Evrope i svijeta. „To što pucate na našu djecu to je jadno, ali svaki put kad pucate na našu djecu – vi pucate i na svoju“, vatio je Željko Ružićić u jednoj od svojih emisija koje je uređivao na Radiju Bosne i Hercegovine.

Jezik i stil ovih pažljivo odabranih isječaka iz tekstova i televizijskih izvještaja korespondiraju s poimanjem novinarstva kao emancipatorski orijentiranog i djelatnog javnog angažmana koji sa sobom nosi rizike. Nekolicina njih nadrastaju novinarsku formu i predstavljaju neku vrstu društvenog manifesta u borbi protiv zla. I to je od izuzetne važnosti jer se u ovoj knjizi prvi put u našem društvu nazire istina o ubijenim novinarama, fotoreporterima i snimateljima. Tamo gdje nema istine o odnosu prema medijima nema istine ni o društvu, njegovim zločinačkim politikama i nedjelima koja su prošla nekažnjeno. Jer „osim riskiranja života, svjedok proizvodi i rizično svjedočenje“ (McCloskey, 26. maja 1994). Rizično je bilo tada, nažalost ponekad je rizično i danas biti odgovoran prema istini o

Bosni, istini koju su časno prenosili oni koji su imali strast za nju.

U većini tekstova o ubijenim novinarima, fotoreporterima i snimateljima govore prijatelji, radne kolege, članovi familije, i njihova riječ je u prvom planu. Čuvajući spomen na poginule i ubijene, ova knjiga dobija dodatnu vrijednost i otvara treću temu, a to je pitanje *odgovornosti* prema kulturi sjećanja u Bosni i Hercegovini. Kako vrijeme prolazi, odnos kulture sjećanja i kulture šutnje predstavlja veliki rascjep između ličnih i kolektivnih osjećanja, društvenog memoriranja, odnosa prema genocidu, društvu, državi i medijima. U vremenu postojanja ovakvog rascjepa i njegovog konstantnog produbljivanja knjiga Mirze Čubre jeste svojevrsno ubijanje šutnje o istini u Bosni i Hercegovini koja doprinosi razumijevanju svijetle i mračne strane bosanskohercegovačkog društva kroz izazove i rizike novinarstva kao poziva.

Sarajevo, 29. 11. 2022.

Nermina MUJAGIĆ

Redovna profesorica na  
Fakultetu političkih nauka  
Univerziteta u Sarajevu

---